GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI

Pusat Dokumentasi
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali

SIRNNA NING KERTA BHUMI
P. 40 Cm L. 3 Cm Jml. 65 lbr
Asal : Bungkulan Singaraja

L 65-40

3
1
A

Sirnna Ning Kerta
Bhumi

BALI

GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI

Pusat Dokumentasi
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali

1
B



2
A



GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI

Pusat Dokumentasi
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali





GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI

Pusat Dokumentasi
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali





GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI

Pusat Dokumentasi
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali



4
B



5
A

GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI

Pusat Dokumentasi
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali



5
B



6
A

GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI

Pusat Dokumentasi
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali





GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI

Pusat Dokumentasi
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali

᭗ 7 B

[illegible]

᭘ 8 A

[illegible]

GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI

Pusat Dokumentasi
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali



᭘ 8 B



᭙ 9 A

GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI

Pusat Dokumentasi
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali



᭙ 9 B



᭑᭐ 10 A

GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI

Pusat Dokumentasi

Dinas Kebudayaan Provinsi Bali



᭑᭐ 10 B



᭑᭑ 11 A

GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI

Pusat Dokumentasi
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali


11
B


12
A

GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI

Pusat Dokumentasi
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali



᭑᭒ 12 B



᭑᭓ 13 A

GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI

Pusat Dokumentasi
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali



13
B



14
A

GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI

Pusat Dokumentasi

Dinas Kebudayaan Provinsi Bali





GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI

Pusat Dokumentasi
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali





GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI

Pusat Dokumentasi
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali



16
B



17
A

GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI

Pusat Dokumentasi
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali



᭑᭗ 17 B



᭑᭘ 18 A

GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI
Pusat Dokumentasi
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali


18
B


19
A

GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI

Pusat Dokumentasi
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali

19
B



20
A



GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI

Pusat Dokumentasi
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali





GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI

Pusat Dokumentasi
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali

᭒᭑ 21 B



᭒᭒ 22 A



GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI

Pusat Dokumentasi
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali



᭒᭒ 22 B

[illegible]



᭒᭓ 23 A

[illegible]

GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI

Pusat Dokumentasi
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali





GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI
Pusat Dokumentasi
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali





GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI

Pusat Dokumentasi
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali





GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI
Pusat Dokumentasi
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali


᭒᭖
26
B


᭒᭗
27
A

GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI

Pusat Dokumentasi
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali



27
B



28
A

GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI

Pusat Dokumentasi
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali


28
B


29
A

GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI

Pusat Dokumentasi

Dinas Kebudayaan Provinsi Bali



29

B



30

A

GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI

Pusat Dokumentasi
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali

᭓᭐ | 30 B



᭓᭑ | 31 A



GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI

Pusat Dokumentasi
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali





GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI

Pusat Dokumentasi
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali

᭓᭒ 32 B



᭓᭓ 33 A



GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI
Pusat Dokumentasi
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali


᭓᭓ 33 B


᭓᭔ 34 A

GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI
Pusat Dokumentasi
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali


᭓᭔ 34 B


᭓᭕ 35 A

GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI

Pusat Dokumentasi
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali



35
B



36
A

GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI

Pusat Dokumentasi
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali



36
B



37
A

GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI

Pusat Dokumentasi
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali


᭓᭗
37
B


᭓᭘
38
A

GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI

Pusat Dokumentasi

Dinas Kebudayaan Provinsi Bali





GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI

Pusat Dokumentasi
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali

39
B



40
A



GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI

Pusat Dokumentasi
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali



᭔᭐ | 40 B



᭔᭑ | 41 A

GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI

Pusat Dokumentasi
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali





GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI

Pusat Dokumentasi
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali

42
B

[illegible]

43
A

[illegible]

GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI
Pusat Dokumentasi
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali

43
B



44
A



GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI

Pusat Dokumentasi
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali

᭔᭔ 44 B



᭔᭕ 45 A



GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI

Pusat Dokumentasi
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali


45
B


46
A

GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI

Pusat Dokumentasi
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali

᭔᭖ | 46 B



᭔᭗ | 47 A



GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI

Pusat Dokumentasi
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali

᭔᭗ 47 B



᭔᭘ 48 A



GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI

Pusat Dokumentasi
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali

᭔᭘ | 48 B



[illegible]

᭔᭙ | 49 A



[illegible]

GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI

Pusat Dokumentasi
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali

᭔᭙ 49 B



᭕᭐ 50 A



GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI

Pusat Dokumentasi
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali

᭕᭐ 50 B



᭕᭑ 51 A



GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI
Pusat Dokumentasi
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali


᭕᭑ 51 B


᭕᭒ 52 A

GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI

Pusat Dokumentasi

Dinas Kebudayaan Provinsi Bali





GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI

Pusat Dokumentasi
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali

᭕᭓ 53 B



᭕᭔ 54 A



GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI

Pusat Dokumentasi

Dinas Kebudayaan Provinsi Bali



54
B



55
A

GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI

Pusat Dokumentasi
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali


55
B


56
A

GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI

Pusat Dokumentasi
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali

᭑᭘ 56 B



᭑᭙ 57 A



GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI

Pusat Dokumentasi
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali

᭕᭗ | 57 B



᭕᭘ | 58 A



GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI

Pusat Dokumentasi
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali

᭕᭘	58 B

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

᭕᭙	59 A

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI

Pusat Dokumentasi
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali


᭕᭙ 59 B


᭖᭐ 60 A

GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI

Pusat Dokumentasi
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali

᭖᭐ 60 B



᭖᭑ 61 A



GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI
Pusat Dokumentasi
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali


᭖᭑
61
B


᭖᭒
62
A

GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI

Pusat Dokumentasi

Dinas Kebudayaan Provinsi Bali



᭖᭒ 62 B



᭖᭓ 63 A

GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI

Pusat Dokumentasi
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali

᭖᭓ 63 B



᭖᭔ 64 A



GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI

Pusat Dokumentasi
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali

᭖᭔ 64 B



᭖᭕ 65 A



GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI
Pusat Dokumentasi
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali

᭖᭕ 65 B



᭖᭖ 66 A



GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI
Pusat Dokumentasi
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali

᭖᭖ | 66 B



᭖᭗ | 67 A



GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI

Pusat Dokumentasi
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali



᭖᭗ 67 B



᭖᭘ 68 A

GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI

Pusat Dokumentasi

Dinas Kebudayaan Provinsi Bali

᭖᭘	68 B

GAGURITAN SIRNNA NING KERTA BHUMI

Pusat Dokumentasi
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali


OREGON RULE CO.
U.S.A.